

## LENANEO LA TLHATLHOBO: SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA MOPHATO 12 – 2021

KGWEDITHARO 1	Tiro 1	Tiro 2	Tiro 3	Tiro 4
<b>Maduo a Kgweditharo: 130</b>	<b>Tiro ya molomo:</b> Theetso (	<b>Go kwala:</b> Tlhamo Kanelo/Tlhaloso/Maitlhomom/ e e sa tseyeng letlhakore/ Ngangisano// (Mafoko: 250-300)	<b>Go kwala:</b> Setlhangwa sa tirisano se seleele (Mafoko:120-150)	<b>Teko 1: (E kwalelwa ka fa tlase ga tlhokomelo)</b> Tekatlhaloganyo le tshobokanyo  <b><u>KGOTSA</u></b>  Tekatlhaloganyo le Puo mo tirisong
<b>Maduo:</b>	<b>10</b>	<b>50</b>	<b>30</b>	<b>40</b>
<b>Letlha la tiro:</b>				
KGWEDITHARO 2	Tiro 5	Tiro 6	Tiro 7	
<b>Maduo a Kgweditharo 2: 75</b>	<b>Tiro ya molomo:</b> Puo e e ipaakanyeditsweng	<b>Tiro ya molomo:</b> <b>Nngwe ya tse di latelang:</b> Puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng  <b><u>Kgotsa</u></b>  Puo e e sa ipaakanyediwang  <b>Kgotsa</b>	<b>Dikwalo:</b> Asaenemente	

		Motlotlo o o sa tlhomamang mo ditlhopheng	
<b>Maduo:</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>35</b>
<b>Letlha la tiro:</b>			
<b>KGWEDITHARO 3</b>	<b>Tiro 8</b>		
<b>Maduo a Kgweditharo 3: 250</b>	<b>Tlhatlhubo ya Tekeletso:</b> Pampiri 1: 80 (diura di le 2) Pampiri 2: 70 (diura di le 2½) Pampiri 3: 100 (diura di le 2½) Tiro e, e ka kwalwa ka Phatwe/Lwetse		
<b>Gotlhe:</b>	<b>250</b>		
<b>Letlha la tiro:</b>			
<b>KGWEDITHARO 4</b>			
<b>Tlhatlhubo: 250</b> <b>Tiro ya molomo: 50</b>	<b>Tlhatlhubo ya bofelo jwa ngwaga ya kwa ntle:</b> Pampiri 1: 80 (diura di le 2) <i>Pampiri e fetolelwa go 20%</i> Pampiri 2: 70 (diura di le 2½) <i>Pampiri e fetolelwa go 17,5%</i> Pampiri 3: 100 (diura di le 2½) <i>Pampiri e fetolelwa go 25%</i>  Pampiri 4: 50 (Tiro ya molomo) <i>Maduo a ditiro tsa molomo di le 3 a fetolelwa go 12,5%</i>	<b>Maduo a tlhatlhubo ya mo sekolong 'SBA':</b> Maduo otlhe a ditiro go tloga ka kgweditharo 1 go fitlha go ya 3, kwa ntle ga ditiro tsa molomo, a tlhakannngwe mme a fetolelwe go 25%	

**PKKT\*\*Teko 1** e ka rulagannngwa ka **maduo a le 40** mme fa a feta, a tshwanetse go fetolelwa go **maduo a le 40**. Le fa Tekatlhaloganyo, Tshobokanyo le Dipopego tsa puo le tiriso di tshitsintswe, barutabana ba rotloediwa go bopa dikarolo tse di tsamaelanang le sebopego sa sekolo (thulaganyo ya teko, kabo ya nako jj).

**Ela tlhoko:** Teko e e tlhomameng e e mo Lenaneong la Tlhatlhubo ga e a tshwanela go bopiwa ka diteko tse dikhutshwane tse dintsi. Teko nngwe le nngwe e e tlhomameng e tshwanetse go akaretsa diteng tse di bonagalang, e kwalwe metsotso e le 45 – 60 mme e bontshe gore maemo a a farologaneng a dipotso a etswe tlhoko jaaka a tlhaoletswe mo dipampiring tsa ditlhatlhubo.

